

1
ЕЧО

Калистрат ЕРЕМЕЕВ

КУСТУК ӨҢНӨӨХ БӨТҮҮКЧЭЭН



Калистрат ЕРЕМЕЕВ

Д
ЕЧО

КУСТУК ӨНГӨӨХ БӨТҮҮКЧЭЭН



5/44



Дьокуускай
«Бичик» национальный книгэ қыната
1995

ИНИНЭЭБИТЭ

| | | | |
|--------------------------------------|----|--------------------------------|----|
| Бөтүүк | 3 | Тонсоой | 14 |
| ***Кынын куурусса сымыта | 4 | Кулунчук | 16 |
| Эңэ | 5 | Кысчаан уонна ньирэй | 17 |
| Бөрө | 6 | Сибиинньэ | 18 |
| Саһыл | 7 | Ыт | 18 |
| Куобах | 7 | Куоска | 19 |
| Тинг | 8 | Ағыр | 20 |
| Дъабарааски | 9 | Үгүрүө | 21 |
| ***Унун дьураа ойуулаахлын | 9 | Тырыаахы | 21 |
| Кутуйах | 10 | Хаас | 22 |
| ***Тыаба киммит | 11 | Элиэ | 23 |
| Мэкчиргэ | 11 | Күөрэгэй | 23 |
| Кукаакы | 13 | Чыышаах | 24 |
| ***Уйа туттубат бэйэлэхчин | 14 | | |

Еремеев К.
E-70 Кустук өгнөөх бөтүүкчээн: Хонооннор. Кыра саастаах оболорго. / И. И. Попов ойулара.— Дьюкууский: «Бичик» национальный книга, 1995.—24 с.

Автор кыра аабааччыларыгар өйдөнүмтүө тылынан дьиз сүөнүлэрин, тыа кылларын тустарынан уустаан-урранаан сурыйар.

Еремеев К.
Радужный петушок: Стихи для детей младшего школьного возраста.

Стихи о домашних и диких животных познавательного характера для малышей.

E 4803790200—076
M137—95 046—95

ISBN 5-7696-0778-5


ББК. 84Я

© Еремеев К. Д., 1995

*К*устук өнө
Кэрэ дьүүн,
Кутаа уота
Кыныл бэски,
Алаадды кыра
Алын бытык,
Токур сыйты
Тонсуур тумус,

Оҕуруо төгүрүк
Ойуос харах
Көтүппэт аата
Көөчүөк кынат,
Банаам уүн
Баарыс кутурук,

Талан ылар
Тардар тарбах,
Өндөх буолаат
Көнгдэй ханыы,
Көнө түүхээт
Көрсүө санга,
Эрдэхит бэрдэ



Өнгөй Бөтүүк,
Эбэрдәнит үтүөтэ
Окей көтүүк.

Бөтүүк тылынан —
Ку-ка-ре-куу
Үтүө күнүнэн —
У-рой, тус-куу!

* * *

Кыһын куурусса сымыыта
Кыһыл көмүс быһыыта,
Дәң кәриэтә көстөр
Диэ дьонун үөрдөр.

4

ЭҢ

Үрэх баһын булан
Арђах хастар,
Көстүбәтин диэн талан
Ону-маны тастар.

Күөх сайынгы дъанынан,
Күөлләргэ балыктырыр,
Сир аһын буһуута,
Систәргэ сугуннуур.

Күнүн ахсын кыһаллан
Озолорун бүөбәйдиир,
Тылын истибәтәхтәри кыныран
Баппаҗайынан таһыйтырыр.

Хаар эрэ түстэр
Арђаҕын булар,
Кыһын эрэ кәллэр
Утуйбуунан баар.

Хара тыа ханаайына
Саас аччыктаан унуктар,
Унга-хансас хамсанар,
Уолуяа кутталланар.


Кыллаатаахха кыйаханаар,
Бултастахха бурайсар,
Тыппатахха кынаммат,
Көстүбэтэххэ көнгөспөт.

БӨРӨ

Көүнэн сири
Өксөйүйэ сүүрәр,
Анылыгар сири
Хайаан да ситәр.

Сылгыны, табаны
Ыраахтан чунгуур,
Кыамматы, кыраны,
Тутан бултуур.

Адырђа бөрө
Аччыктаан улуйар,
Тыалга, тымныыга
Танырдъя утуйар.



САҢЫЛ

Сэрэбинэн биллибит,
Албынынан аатырбыт,
Саңылчааммыт сыйбыйар,
Сүтэ-көстө ныкыйар.

Ыарђалары кэрийэр,
Куобахчааны үргүтэр,
Инсэтигэр салбанар,
Инэ тотон саланар.

Түүтүн-өнүн онгостор,
Толбоннурга субуллар,
Булчут суолун сэрэйэр
Ыраабынан эргийэр.

Суолун-инин муннаар
Хороонугар кирийэр,
Халаачыктыы эриллэр,
Сымнаастык утуйар.

КУОБАХ

Үйданга киэһэ
Ыарђаны кэрийдэ,
Ойууру чээччэйэ
Суола тэнийдэ.

Халтанг сиргэ
Хаптайа ойдо,
Тыађа, сискэ
Ньохоонон барда.

Мутук тостон
Кулгааңа чөрөйдө,
Күлүк көстөн
Сүүрән чыrbайда.

Саһыл, бөрө
Суолун сонордоото,
Кыра, улахан
Тұнахтаан сордоото.

Күттас куобах,
Хорсун әбит,
Куотан, саһан,
Баччаңа кәлбит.

ТИИНГ

Тииттән тииккә
Чәмәлис,
Куорма кутуруга
Субурус.

Үәһә-аллара
Чинэрис,
Сүүрән-көтөн
Сәндәлис.

Чәнчис-чәбэр
Баһылык,
Эриәхә-туорах
Аһылык.

Күнду түүләэх
Тииникәй,
Көстүен кәрәх
Дъэ, иәхәй.

ДЬАБАРААСКЫ

Күтталы билән җардыр҃аата,
«Чах-чах» чаныр҃аата,
Уңа-хангас олойдо,
Хороонугар хорбайдо.

Унун бытыға хамсаата,
Ыты көрөн ықсаата,
Кестө-кестө мәлийдә,
Уйатын булан инийдә.

Туораңы, бурдугу уопта,
Алааны-сыныны типтә,
Түүн-күнүс кәрийдә,
Дьонгңо буортуну онгордо.

* * *

Унун дъураа ойуулаахпын,
Туорах бурдук уобуулаахпын,
Сыгынах анна уйалаахпын,
Ойуур-тыя эңгэрдээхпин.

Сытыы дәгиэ тыңырахтаахпын,
Тииккә хатаастар аналлаахпын,
Ыт, куоска тойонноохпун,
Күнду түүләэх аймахтаахпын.

Кыһынын утуйан тахсабын,
Саас эрдэ үнүктабын
Хаар устун сүүрэбин,
Ханааспын булан үөрэбин.

Оðолор суолбунан сонордууллар,
Маынан тамнаан сордууллар,
Саатар киммин биллиннэр
Ааппын сөпкө эттиннэр.

КУТУЙАХ

Харанга эрэ түстэр
Хороонуттан быгар,
Чуумпу эрэ буоллар
Хачыгыраан баар.

Тобох аска түбэхэн
Тииин тыаха сүрдэнэр.
Тохтубуттан өрүсүхэн
Ону-маны үссэнэр.

Бытархайдаха сылдъан
Былаðайга былдъанар,
Уоран аһырыбын диэн
Уоска-тиискэ уобуллар.

* * *

Тыаðа киммит
«Һуу-хуу» диирий?
Куобаþы үргүтэн
Эргийэ көтөрүй?


Улахан төбөтө
Эргичингнирий?
Киэнг хараðа
Эрилингнирий?

Куобах түүтэ
Бурðангнаата,
Көтөр аатын
Таабырыннаата.

Ханнык көтөр эбитий,
Эñигиттэн ким билбэтий?

МЭКЧИРГЭ

Күн уотуттан
Хараðа саатар,
Сулус тырымыттан
Көрөрө тупсар.



Күнүс сырдыкка
Утуйан тахсар,
Киэһэ хараңаңа
Бултуу көтөр.

Мас мутугар
Түһэн олорор,
Лабаа быныгар
Сahan кирийэр.

Улахан төбөтө
Үргүлдүү эргийэр,
Эрили харага
Булдуун кэтэнхэр.

Хара күлүк
Үөһөттэн ыстанна,
Дэгий тынтырах
Эккэ хатанна.

Кутуйах кэрэдэк
Хойутаан былданна,
Чызычаах эрэйдээх
Утуктаан бынынна.

КУКААКЫ

Тыаһа суюх
Тэлбээрис,
Тииштэн тииккэ
Тэлээрис.

«Чуук-чуук»
Санардаңа,
Чуут-чуут
Ыңырдаңа.

Кыра обону
Манныштта,
Чугас түнэн
Кыһытта.

Туттарыахча
Туттарбата,
Ситтэриэхчэ
Ситтэрбэтэ.

Сыыһа-халты
Харбатта,
ОННО-манна
Үктэттэ.

Дыиэттэн-уоттан
Тэййттэ,
Муннара сынан
Ытатта.

* * *

Уяа туттубат бэйэлээхпин
Атын чынчаахтардын эйэлээхпин,
Оюубун ииппэт аналлаахпын
Көргө-нарга аллаахпын.

Кэрэ-чуор куоластаахпын,
Кэрии тыа дойдулаахпын,
Кэлэбэйдиир күемэйдээхпин,
Ханнык кыыл эбиппин мин?

Инэ
Тотто.
Үрдээтэ,
Намтаата,
Көтө
Турда.

ТОНСОБОЙ

Ингэннээтэ
Кыннангаата
Маңы
Хаста
Хачыгыратта,
Хочугуратта,
Хатырыгы ыста,
Дьонумсуйда
Уунумсуйда,
Дьөлөн кээстэ,
Сахсангаата,
Сохсонгоото
Үөнү тутта,
Иэхэйдээтэ,
Чуохайдаата,
Дьэ,

КУЛУНЧУК

Көрөн-истэн
Чөрбөгнөөтө,
Кулгаахтара
Чөрөнгнөөтө.

Кырыс сиртэн
Тирэхтэннэ,
Туранг буортан
Инэхтэннэ.

Мээчиктэнэ
Тэйиэлээтэ,
Көөчүктэнэ
Көтүөлээтэ.



Куудара сиэлэ
Долгуннурда,
Дьобус кутуруга
Тойтохуйда.

Кырдал сиргэ
Таралыйда,
Унга-хангас
Күөлэхийдэ.

Алаас отуттан
Торолуйда,
Үрэх уутуттан
Төлөхүйдэ.

Сайын бүтэн
Күөйүлүннэ,
Буута ситэн
Күрүөлэннэ.

Саха дьонун
Баайа буолан
Мааныланна,
Мананна.

КЫЫСЧААН ҮОННА НЬИРЭЙ

«Мээ», «мээ», — диэн мэнирээтэ,
Ийэтин ынгыран бээбинээтэ,
Күрүө инигэр ойуолаата,
Нөнгүө түһэн нахаалаата.

Эмийй эмэн сэниэлэннэ,
Инэ тотон тэбиэлэннэ,

Мангаачыйа барахсан мэлийдэ,
Үраацынан тэлэнхийдэ.

Киэнэ көрдөөн буллулар.
Үүтэ суюх ынахтаах кэллилэр,
Күннэй ытаан марылаата,
Ньирэй үөрэн мэнгирээтэ.

СИБИИНЬЭ

Хаар мурун,
Хаады бынны,
Тэлим кулгаах,
Тарыэр тараа,
Тардыас санга,

Бээгэй атах,
Бээдьэй сүүрүк,
Бадараан — баанња,
Бытырыыс — тыынња,

Судураан аһылык,
Сурдургуур баылык,
Сибииинньэ-тонна.

ЫТ

Күнүүн элэстэнэ сүүрээр
Аһырыгар эрэ кэлэн баар,
Түүнүн баайыыга сытар
Дьиэ таын харабыллыыр.

Арыт үрэн моргуйан
Билбэт дьонун куттуур,

Соробор оёолордуун сырсан
Тонгуу хаары оймуур,

Сарсыарда ахсын дьиэбигтэн
Оскуолаа атааар,
Күнүс олбуор ааныттан
Аргыстанан бытааар.

Олус өйдөөбүн ихин
Ыппын нахаа таптыбын,
Сунал атахтаацын билэн
«Сындыыс» диэн ааттыбын.

КУОСКА

Сылаас онох олбохтоох,
Сыта-тура ырыалаах,
Миэнэ куоска — мааскам
Кутуйахха тос-мааскам.

Харангаа харахтаах,
Сытыы, дэгиэ тынгырахтаах,
Миэнэ куоска — мааскам
Кутуйахха тос-мааскам.

Олус сымса сырываах,
Сыына туппат түүүлээх,
Миэнэ куоска — мааскам
Кутуйахха хос-мааскам.

Күнүс утуяар үлэллээх,
Түүнүн бултуур утуөллээх,
Миэнэ куоска — мааскам
Кутуйахха тос-мааскам.


АНГЫР

Үүн тумсунан
Баңаны, чохуну тонгсуйда,
Үрдүк атаңынан
Бадарааны, нъамаңы булкуйда,

Суон куолаңынан
Ођус курдук мөђүрээтэ,
Кестүбәт көрүнгнэнэн
Хомус быыңыгар кирийдэ.

Сојотох сылдъан
Күлгүң ууга көрүннә,
Сәнәхтик сананан
Бәйәтин бәйәтә хайҗанна.

Үтүөмсүйән, улуутуйан
Халлаан диәки хантайда,
Киәбирән, уйуңуйан
Ангар атаңар уйдарда.



ҮГҮРҮӨ

Сутурук саңа эрәэри
Эһэ кырдъаңы куттуур,
Өрө көтөн тахсаары
Оннооҗор дьону соһуттуур.

Уу тана дойдулаах,
Дулҗа анна уйалаах,
«Чаах» диән сангалаах
Сahan олорор идәләэх.

Өмүтүннәрән соһутар үһүбүн,
Онон мин үгүрүөбүн.

ТЫЫРААХЫ

Сапсык-ипсик
Сапсынна,
Үөһә-аллара
Дайбанна.

Оңуруо хараң
Чоңулуйда,
Уңа-хангас
Чөнгөлүйдэ.

Булдуң көрөн
Сарықынаата,
Салғынға ыйанан
Тырыбынаата.

Куорсун қынатын
Хомунна,
Күөх дуолга
Түхүннэ.

Эрәһе долгуну
Үрәйдэ,
Күөнәх балығы
Бурайда.

ХААС

Қыңыл тумус,
Доруобуннүк хараж,
Ухун моий,
Чөмөх түү,
Эрдии атаж,
Кәрә көстүү,
Эриэн хаас
Көтөн аас:
«Хала-хаат,
Хала-хаат».

ЭЛИЭ

Тынньяһа, тынньяһа
Элиэ кистиир
Тынньяһа, тынньяһа
Эмиэ кистиир.

Тынньяһа, тынньяһа
Тыңг хатыыта,
Тынньяһа, тынньяһа
Күн сырдыыта.

Тынньяһа, тынньяһа
Таммах түһүө,
Тынньяһа, тынньяһа
Ардах кәлиэ.

Тынньяһа, тынньяһа
Субуугун ыксат,
Тынньяһа, тынньяһа
Бугулгун чингэт.

Тынньяһа, тынньяһа
Элиэ кәпсиир
Тынньяһа, тынньяһа
Эн итәбәй диир.

КҮӨРЭГЭЙ

Үнкүүләэн эрәрдии
Биир сиргә битийдэ,
Истинг эһи диирдии
Үөһөттән хомус тарта,

Алаас дьонун олоңун
Абылысы-абылысы туойда,
Сардана сылаас ардаңын
Сир ньюуругар ыста.

Күөрэгэй чыычаах ырыата
Тонг хаары уулларда,
Дьон-сэргэ ырата
Үрдүккэ-кэрәбә таласта.


ЧЫЫЧААХ

Чоңулуччу көрө-көрө
Чуочарыйа ыстангалысыр,
Илииттэн ас ылаары
Чырып-ирип санарталысыр.

Сарып-ирип көтө-дайа
Үөхэ-аллара ойуолуур,
Ону-маны булан ыла
Сымсатык тонгсуйталысыр.

Аһаан-сиэн торолуян
Түүтүн-өңгүн онгостор,
Үөрэн-көтөн тырыбынаан
Бырыа ыллаан saatatar.

1995



ДЬОКУУСКАИ 1995